



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SETSWANA PUO YA GAE (HL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

MOTSHEGANONG/SEETEBOSIGO 2025

KAEDI YA GO TSHWAYA

MADUO: 100

Kaedi e ya go tshwaya e na le ditsebe di le 17.

Molekanyetsintle G.


22.05. 2025
MOLEKANYETSINTLE
E AMOGETSWE

Molekanyetsintle

22.05. 2025
MOLEKANYETSINTLE
E AMOGETSWE

Molekanyetsigare

22.05. 2025
MOLEKANYETSIGARE
E AMOGETSWE



Kwalololo e ileditsewe

Phetla

KAROLO YA A: RUBORIKI YA GO TSHWAYA TLHAMO – PUO YA GAE [50 MADUO]

ELA TLHOKO:

- Dirisa ruboriki ka gale fa o tshwaya tlhamo ya boithamedidi (Pampiri 3 KAROLO YA A).
- Maduo a go tioga go 0–50 a arogantswe ka maemo a le 5 a ditlhaloso.
- Mo ditlhokegong tsa Diteng, Puo le Setaele, maemo mangwe le mangwe a tlhalosa a arogantswe ka dikarolwana tsa maemo a a kwa godimo le a kwa tlase ka seelo sa maduo se se tsamaelanang le ditlhaloso.
- Kagego ga e angwe ke karologantsho ya maemo a a kwa godimo le maemo a a kwa tlase.

Ditlhokego	Phithhelelo ka dinaledi	Phithhelelo ka matsetseleko	Phithhelelo ka tekano	Phithhelelo e e tshaelang	Ga a fithhelela
DITENG LE IPAAKANYO (Tsbogelo le dikakanyo) -Thulaganyo ya dikakanyo tsa ipaakanyo -Temogo ya maitlhommo, baamogedi le bokao 30 MADUO	28–30 -Tsbogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa a a tswaalegileng -Dikakanyo tse di bothale, tse di thaloganyegang, tse di gweithang mogopolo le dintlha tse di gamogileng -E rulagantswe le go lomagana ka maemo a dinaledi go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo -Ipaakanyo e e manononthotho	-Tsbogelo e e tshamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba tota gape di kgathisa e bile di supa go gamoga, dikakanyo di lomagane -E rulagantswe bontle thata le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo -Ipaakanyo e e lolameng	-Tsbogelo e e itumedisang -Dikakanyo di lomagane mo go thaloganyegang e bile go kgotsofatsa -E rulagane le go lomagana mo go thaloganyegang go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo -Ipaakanyo e e lekaneng mme e na le diphosonyana	-Tsbogelo e e sa tlhomamang -Dikakanyo tse di sa thapang e bile di se na boithamedidi, feila tlhamo e santse e na le go thaloganyega go go rileng. -Bosupi jo bonnye jwa thulaganyo le tomagano e e bokoa ya matseno, mmele le bokhutlo -Ipaakanyo e e thaelang	-Tsbogelo e e seng maleba gothelele -Dikakanyo tse di thakathakaneng, di tlhoka tsepamo, di gasagane le go boelediwa, tlhamo e tlhaela go thaloganyega. -Ga e a rulagana e bile ga e a lomagana gothelele -Ipaakanyo e e seng maleba
	Maemo a a kwa godimo	25–27 -Tsbogelo e e manononthotho, mme e tlhaela ditlhokego tse di tsibosang tsa tlhamo ya maemo a dinaledi -Dikakanyo tse di bothale e bile di supa kgolo -E rulagantswe ka matsetseleko le ka tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo -Ipaakanyo e e matsetseleko	-Tsbogelo e e tshamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba gape di kgathisa -E rulagantswe bontle le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo -Ipaakanyo e e lolameng ka diphosonyana	-Tsbogelo e e itumedisang, mme e latlhegelwa ke go thaloganyesega -Dikakanyo di lomagane le go kgotsofatsa -Maemo a a rileng a thulaganyo le tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo, -Ipaakanyo e e lekaneng e e nang le diphoso	-Bogolo jwa tsibogelo ga bo maleba -Dikakanyo tse di sa lomaganeng e bile di thakathakane -Ipaakanyo e e sa tsepamang e bile e thakathakane
Maemo a a kwa tlase	19–21 -Tsbogelo e e tshamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba gape di kgathisa -E rulagantswe bontle le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo -Ipaakanyo e e lolameng ka diphosonyana	-Tsbogelo e e itumedisang, mme e latlhegelwa ke go thaloganyesega -Dikakanyo di lomagane le go kgotsofatsa -Maemo a a rileng a thulaganyo le tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo, -Ipaakanyo e e lekaneng e e nang le diphoso	-Tsbogelo e e itumedisang, mme e latlhegelwa ke go thaloganyesega -Dikakanyo di lomagane le go kgotsofatsa -Maemo a a rileng a thulaganyo le tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo, -Ipaakanyo e e lekaneng e e nang le diphoso	-Bogolo jwa tsibogelo ga bo maleba -Dikakanyo tse di sa lomaganeng e bile di thakathakane -Ipaakanyo e e sa tsepamang e bile e thakathakane	-Ga go na maiteko a go tsibogela setlhogo -Dikakanyo tse di seng maleba e bile di sa siama gothelele -Ga go na bosupi jwa thulaganyo le tomagano -Ga go na ipaakanyo

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
 PRIVATE BAG X895, PRETORIA 0001
 22-05-2025

Molwane S. Mphahlele

Mphahlele

Ditlhokego	Phithhelelo ka dinaledi	Phithhelelo ka matsetseleko	Phithhelelo ka tekano	Phithhelelo e e tlhraelang	Ga a fitlhelela
PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/RUNA -Segalo, rejisetara le setaele tse di maleba go maikaelelo/ ditlamorago le bokao -Thopho ya mafoko le tlotlofoko -Tiriso ya puo le melawana: thutapuo, matshwao a puiso le mopeleto 15 MADUO	14-15 -Segalo, rejisetara le setaele di maleba le maikaelelo, baamongedi le bokao ka maemo a a kwa godimo -Puo e e thlololo, e e itumedisang ka maemo a a tlhaolegileng le tlotlofoko e e manontlhotlho ya maemo a a kwa godimo -Ga go na dipphoso tsa tiriso ya puo le melawana ka gotlhe	11-12 -Segalo, rejisetara le setaele di maleba thata le maikaelelo, baamongedi le bokao -Puo e e nonofile le tlotlofoko e tlhamilwe ka matsetseleko -Bogolo jwa yona ga bo na dipphoso tsa tiriso ya puo le melawana	8-9 -Segalo, rejisetara le setaele di maleba le maikaelelo, baamongedi le bokao -Puo e e maleba go tlhagisa bokao le tlotlofoko e e tlhotlheletsang tlhagiso ya diteng -Diphoso tsa tiriso ya puo le melawana ga di kgoreletse bokao	5-6 -Segalo, rejisetara le setaele ga di maleba le maikaelelo, baamongedi le bokao -Puo ke ya maemo a motheo thata le tlotlofoko e lekanyeditswe thata (go na le tiriso ya dipuo tse dingwe) -Diphoso tsa tiriso ya puo le melawana di eta di kgoreletsa bokao	0-3 -Segalo, rejisetara le setaele bomaleba jwa tsona bo kwa tlase le maikaelelo, baamongedi le bokao -Puo ga e tlhaloganyesegile le tlotlofoko e nnye thata, mme e dira gore go nne thata go tlhaloganya -Diphoso tsa tiriso ya puo le melawana di thiba letsatsi
	13 -Segalo, rejisetara le setaele di dirisitswe ka manontlhotlho -Puo le tlotlofoko e e matsetseleko ka tlhotlheletso e e nonofileng mo bokaong -Ga e na dipphoso tsa tiriso ya puo le melawana ka gotlhe	10 -Segalo, rejisetara le setaele tse di siameng di nonofile -Puo le tlotlofoko tse di ngokang e bile di nonofile ka kakaretso -Diphoso tse di mmalwa tsa tiriso ya puo le melawana	7 -Segalo, rejisetara le setaele di siame ka kakaretso le tiriso e e lekanyeditsweng ya malepa a tlhotlheletso -Tiriso ya puo le tlotlofoko tse di mo magareng, ka go tlhoka tsepamo -Diphoso tsa tiriso ya puo le melawana di dintsi	4 -Segalo, rejisetara le setaele ga di maleba go tlhelele -Puo e e bokoa le tlotlofoko e e lekanyeditsweng tota -Diphoso tsa tiriso ya puo le melawana di dintsi e bile di kgoreletsa bokao	0-1 -Dintlha tse di bothokwa di a tlhabela e bile e tlhoka tlhaloganyo -Dipolelo le ditemana di fosagetse le go ipoeletsa
KAGEGO -Diponagalo tsa sethangwa -Kago ya ditemana le go thangwa ga dipolelo 5 MADUO	5 -Kago e e manontlhotlho ya tatelano ya dintlhana tse di tlhaolegileng -Dipolelo le ditemana di bopilwe bontlentle	4 -Kago e e latelanang ya dintlhana tse di lomaganeng -Dipolelo le ditemana di a latelana, di a farologana	3 -Kago ya dintlhana tse di maleba e bile di na le tlhaloganyo -Dipolelo, ditemana tse di bopitlweng sentle	2 -Go na le dintlha dingwe tsa kago tse di amogeselesegang -Dipolelo le ditemana di fosagetse	

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
 PRIVATE BAG X895, PRETORIA 0001
 22-05-2025


Molebo G. Mphahlele

KAROLO YA B: RUBORIKI YA TLHATLHOBO YA SETLHANGWA SA TIRISANO [MADUO a le 25]

Ditlhokego	Phithhelelo ka dinaledi 13-15	Phithhelelo ka matsetseleko 10-12	Phithhelelo ka tekano 7-9	Phithhelelo e e tthaelang 4-6	Ga a fitlhelela 0-3
DITENG, THULAGANYO LE SEBOPEGO -Tsbogelo le dikakanyo -Kokoanyo ya dikakanyo gore go rulaganngwe Maitlhom, baamogedi, diponagalo/melawana le tiriso	-Tsbogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebelelsweng ka gale le kitso e e tseletseng ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thaditsweng sentle gape di tshgetsang setlhogano ka thulaganyo e e lolameng -E tsepame, ga e a fapoga setlhogano -Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye	-Tsbogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thaditsweng sentle gape di tshgetsang setlhogano ka thulaganyo e e lolameng -E tsepame, ga e a fapoga setlhogano -Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye	-Tsbogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utwalang, dintlha dingwe di tshgetsang setlhogano ka thulaganyo e e lekaneng -Go na le tsepamo e e rileng mme kwalo e eta e fapoga setlhogano -Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng	-Tsbogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale. Ke dintlha tse di mmalwa tse di tshgetsang setlhogano ka thulaganyo e e tthaelang -Ga e a tsepama ka gothe, mme kwalo e fapogile setlhogano -Tiriso e e phatlalatseng ya melawana ya sebopego	-Tsbogelo e senola go tshoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo e bile ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshgetsang setlhogano ka thulaganyo e e sa tihaloganngwe kana e se yo -Bokao jo bo kgoreletsegileng ka go fapoga setlhogano go go feteletseng -Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego
MADUO 15	-Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile dintlha tsoitlha di maleba thata. -Sebopego se se maleba gape se nepagetse	-Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile di tsoitlha di maleba thata. -Sebopego se se maleba gape se nepagetse	-Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile di tsoitlha di maleba thata. -Sebopego se se maleba gape se nepagetse	-Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile di tsoitlha di maleba thata. -Sebopego se se maleba gape se nepagetse	-Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile di tsoitlha di maleba thata. -Sebopego se se maleba gape se nepagetse
MADUO 10	-Segalo, rejisetara le setaele tse di maleba thata thata le maitlhom, baamogedi le tiriso -Tlotlofoko e maleba thata e bile e bontsha kgolo -Tiriso ya puo le melawana di nepagetse e bile di agegile sentle -Ga e na diphoso gotlhelele	-Segalo, rejisetara le setaele tse di maleba thata le maitlhom, baamogedi le tiriso -Tlotlofoko e e siameng tota -Tiriso ya puo le melawana di nepagetse ka kakaretso e bile di agegile sentle -Bogolo ga go na diphoso	-Segalo, rejisetara le setaele di maleba le maitlhom, baamogedi le tiriso -Tlotlofoko e e lekaneng - Tiriso ya puo le melawana ga di a nepagala thata -Diphoso ga di kgoreletse bokao	-Segalo, rejisetara le setaele di fosagetse go le gonnye go maitlhom, baamogedi le tiriso -Tlotlofoko e e lekaneng -Tiriso ya puo le melawana ga di a lolama -Diphoso di dintsi di kgoreletsa bokao	-Segalo, rejisetara le setaele ga di tsamaisane le maitlhom, baamogedi le tiriso -Tlotlofoko ga e maleba -Tiriso ya puo le melawana di tthakathakane mo go feteletseng -E phephetha ka diphoso, bokao bo kgoreletsegile tota

Moloko S. Mphahlele

Mphahlele

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION
PRIVATE BAG X896, PRETORIA 0001
2 2 -05 -2025

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION PRIVATE BAG X895, PRETORIA 0001
22 -05- 2025
APPROVED MARKING GUIDELINE PUBLIC EXAMINATION

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1****Mokgwa wa go tshwaya tlhamo**

- Tlhamo ga e a tshwanela go tlhoka sesupo sa gore e buisitswe e bile e abetswe maduo jaaka go tshwanetse. Maduo a a abetsweng tlhamo a tshwanetse go nna le sesupo sa gore a fitlheletswe jang.
- Tlhamo ga e tshwane le tshobokanyo ka tekanyetso e e gagametseng ya mafoko, yona ke tiro ya boithamedi.
- Fa tlhamo e elela ka boithamedi le go ngoka mmuisi, ga go a siama go tota mogopolo fela mo boleeleng jwa yona mme go itlhokomolosiwa diteng.
- Molawana o o tlhamaletseng ke go re:
 - **Go se nne le dikotlhao tsa tlaeletso tse di newang gone ruboriki e na le dikotlhao ka boyona. O se ka wa otlhaela motlhatlhojwa phoso e le nngwe e e ipoeletsang, eta o e thalele fela.**

1.1 Tlhamo ya kanelo

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka ga sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. Tlhamo ya mofuta o e ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Nkabo ke ngwana wa morago**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, lonko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetse go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a anela.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A tlhagise se a ikwatlhaelang sona.
- A tlhagise botlhokwa jwa go baakanyetsa kwa pele/go dira selo se se rileng ka nako e e siametseng selo seo.
- A tlhagise botlhokwa jwa nako ya ipaakanyo.
- A tlhagise ditlamorago tsa go se baakanyetse kwa pele/ go se dire sengwe se o neng o se akantse ka nako e e rileng.
- Tlhagiso ya tharabololo le maikutlo a gagwe ka botlhokwa jwa ipaakanyo.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

[50]

1.2 Tlhamo ya kanelo

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka ga sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. Tlhamo ya mofuta o e ka kwalwa go tswa mo mathakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Ga nkitla ke lebala tiragalo eo**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo.

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e thagisa ntlha e e rileng.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, lonko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe
- Go tshwanetse go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a anela.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Thagiso ya tiragalo eo.
- Thagiso ya letlha, lefelo le nako ya tiragalo eo.
- Thagiso ya dintlha le ditiragalo tse di bakileng gore a se lebale tiragalo eo.
- Thagiso ya ditlamorago tsa tiragaolo eo.
- Tshobokanyo ya dintlha le go supa maikutlo a gagwe.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

[50]

1.3 Tlhamo ya tlhaloso

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka ga mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: **Phetogo ya maemo a loapi**


Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso.

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo, kutlo, go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeledi go tiisa kgang/tiragalo.
- Go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

Molase G. *[Signature]* *[Signature]*

Kwalololo e ileditswe

Phetla



Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A tlhagise mabaka a a tlohang phetogo ya loapi.
- A tlhagise ditiragalo tse di supang phetogo ya loapi.
- A tlhagise ditlamorago tse di tlišwang ke phetogo ya loapi.
- Tshobokanyo ya dintlha le go supa maikutlo a gagwe.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang

[50]**1.4 Tlhamo ya maitlhamo**

Mo mofuteng o wa tlhamo motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a elelsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhamo a gagwe.


Sekao sa setlhogo: **Fa e ka re ke tsoga ka iphitlhela ke humile ...**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya maitlhamo:

- Tlhamo ya maitlhamo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a nne le seabe sa botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tlhamong e ka tlhalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa.
- Dikakanyo/megopolo/maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.
- Tlhamo e kwalwe ka maemo a kgonego kgotsa a pakatlang.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A tlhagise se a humileng ka sona.
- A tlhagise se a ka se dirang fa a lemoga gore o humile.
- A tlhagise ditsela kgotsa mekgwa e a tlaa e bolokang le go tšweletsa khumo eo.
- A tlhagise tokafatso le diphetogo tse a ka di tlišang mo botshelong ba gagwe le ba ga bona.
- A tlhagise maikutlo a gagwe mabapi le go huma.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

[50]

Moloto G. M. Sebata

1.5 Tlhamo e e sa tseyeng letlhakore

Mofuta o wa tlhamo o tthagisa ngangisano e e lekalekanang go emela kgotsa go nna kगतलhanong le setlhogo se a buang ka ga sona. Motlhatlhojwa o leba matlhakore otlhe a setlhogo a bo a tthagisa dintlha tsa thulano a se tseye letlhakore. Kemo ya mokwadi e tthagisiwa fela kwa bokhutlong.

Sekao sa setlhogo: **A go botlhokwa go isa bagodi kwa legaing la tlhokomelo ya bagodi?**

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore.

- Tlhamo e itshupe ka go lekalekana, e se tseye letlhakore. E tthagise matlhakore a mabedi mme dikakanyo di tthagisiwe ka tshegetso le kgatelelo e kgolo.
- E lebelele kemo ya botlhe.
- Puo e nne e e tsosang maikutlo mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Ngangisano e tthaloganyesege.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A tthagise seemo sa bagodi mo malapeng.
- A tthagise mabaka a a susumetsang gore bagodi ba isiwe kwa tlhokomelong.
- A tthagise ditlamorago tsa go isa bagodi kwa setheong sa bagodi.
- A tthagise mabaka a susumetsang bangwe go se ise bagodi kwa tlhokomelong.
- A tthagise ditlamorago tsa go isa le go se ise bagodi kwa setheong sa bagodi.
- A supe maikutlo le ntlhakemo ya gagwe kwa bokhutlong.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang

[50]

1.6 Tlhamo ya ngangisano

Mo tlhamong e, motlhatlhojwa o tthagisa kakanyo, ntlhakemo mme a nganga ka maitlhamo a go dibela kemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tthagisa letlhakore le le lengwe mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

Sekao sa setlhogo: **Lorato lwa madi le dithoto lo gakaditse bosenyi. Dumela kgotsa o ganetse**

Kwalololo e ileditsewe

Molane G.

Phetla

Phetla

Phetla

DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION PRIVATE BAG 947 PRETORIA 0001
27-05-2025
APPROVED FOR SIGNATURE PUBLIC EXAMINER

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya ngangisano:

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tlhagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimoleledi.
- A neye mefufufuta ya dingangisano go tshegetsa ntlhakemo ya gagwe mme a tlhalose se.
- Tlhamo e tlhagise letlhakore le le lengwe mme dikakanyo di tlhagisiwa ka kgatelelo e kgolo.
- Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tiriso ya puo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tlhagisa kakanyo e e tlhomameng, e e thaloganyegang mme e pateletse mmuisi go dumelana le tse di tlhagisitsweng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhamo e tseye ntlhakemo ya go dumela kgotsa go ganetsa.
- A tlhagise le go dibela ka bosupi jo bo rileng.
- A tlhagise molemo le ditlamorago tsa ntlhakemo ya gagwe.
- A tlhagise dintlha tsa ngangisano tse di tshegetsang ntlhakemo ya gagwe kwa bokhutlong.
- A tlhagise tshikinyo ya se se ka dirwang go rotloetsa ntlhakemo ya gagwe.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang

[50]

ELA TLHOKO:

Tshedimosetso e e latelang e dirisiwe go tshwaya potso ya setshwantsho e bong, 1.7 le 1.8 e e ka nngang tlhamo ya kanelo, tlhaloso, maitlhamo kgotsa ya ngangisano.

1.7 le Tlhamo ya kanelo

1.8

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. Tlhamo ya mofuta o e ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**


Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo.

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.

Molebo G. M. M. M.

Kwalololo e ileditsewe

Phetla



- Dikakanyo/megopolo/maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.
- Tlhamo e kwalwe ka maemo a kgonego kgotsa a pakatlang.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se se nyalanang le setshwantsho se a itlhopetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A tthagise se se mo gapileng maikutlo ka se se diragalang mo setshwantshong.
- A tthagise gore a ka rotloetsa jang ba ba nang le kgatlhego tebang le se se mo setshwantshong.
- A tthagise mabaka a a ka tlholang ditiragalo tse di amanang le se se tlhagelelang mo setshwantshong.
- A tthagise ditlamorago tse di tlholwang ke maemo a a tlhagelelang mo setshwantshong.
- A tthagise gore tiragalo e e mo setshwantshong e ka ama jang botshelo jwa gagwe, balelapa le morafe.
- A tthagise gore a ka dira eng go tila kgotsa go siamisa se se tlhagelelang mo setshwantshong.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

[50]

Tlhamo ya ngangisano

Mo tlhamong e, motlhatlhojwa o tthagisa kakanyo, ntlhakemo, mme o nganga ka maitlhamo a go dibela kemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tthagisa letlhakore le le lengwe, mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho**


Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya ngangisano:

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tthagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimoleledi.
- A neye mefutafuta ya dingangisano go tshegetsa ntlhakemo ya gagwe, mme a tlhalose se.
- Tlhamo e tthagise letlhakore le le lengwe, mme dikakanyo di tthagisiwe ka kgatelelo e kgolo.
- Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tirisopuo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo, mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tthagisa kakanyo e e tlhomameng, e e tlhaloganyegang e bile e pateletsa mmuisi go dumelana le tse di tthagisitsweng.
- Tlhamo ya mofuta o e kwalwe ka pakajaanong.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

Kwalololo e ileditsewe


Phetla

Molavhe G. Mphahlele



Se se lebeletsweng mo batlhatlhojweng:

- A kwale ka ga setlhogo se a itlhophetseng sona.
- A tihalose setlhogo le tlhagiso ya ntlhakemo ya gagwe, a e dibeke ka bosupi jo bo rileng.
- A tlhagise dikao tsa ditiro tse di tshegetsang ntlhakemo ya gagwe.
- A tlhagise ditlamorago tsa ntlhakemo ya gagwe.
- A tlhagise dintlha tsa ngangisano tse di tshegetsang ntlhakemo ya gagwe.
- Kwa bokhutlong a tlhagise tshikinyo ya se se ka diriwang go tshegetsana ntlhakemo ya gagwe.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang

[50]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50**

Molapo G. [Signature] [Signature]

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSA TIRISANO**POTSO 2****2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**


Lekwalo la botsalano ke le le kwalelwang motho mongwe yo o rileng e ka nna wa losika kgotsa tsala go tliaeletsana jaaka go leboga, itsise, kopa, keleletsomasego jalojalo. Palo ya mafoko a lona e nne 180–200 diteng fela.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa lekwalo la botsalano:

- Lekwalo le, le le leele, ka lona motlhatlhojwa o buisana le balosika, ditsala le bangwe fela ba a ka ne a itsane nabo.
- Go se ka ga nna le diphoso tsa mofuta ofe mo lekwalong le.
- Motlhatlhojwa a ka ya lolololo ka dikgang tse a batlang go di tlotla.
- A kwale matseno a a ngokang mmuisi go buisa lekwalo le go supa botsalano le motho yo a mo kwalelang.
- Motlhatlhojwa a kwale aterese ya mokwadi fela.
- Motlhatlhojwa a se kwale sefane sa gagwe.

Se se lebeletsweng go tswa mo motlhatlhojweng:

- Aterese e le nngwe (ya mokwadi)
- A tlhagise maitlhommo a lekwalo.
- A mo lebogise mo phenyong e a e boneng.
- A mo kope maitemogelo a gagwe tebang le dikgaisano.
- A mo kope maele le tshedimosetso mabapi le mofuta o wa kgaisano.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

**[25]****2.2 IMEILE/LEKWALO LA MARANYANE**

Imeile ke mokgwa wa tliaeletsano o o dirwang ka khomphutara le selefounu. E romelwa gongwe le gongwe ka nako nngwe le nngwe. E na le aterese ya yona e e tliaolegileng, e farologane le aterese ya lekwalo.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa imeile/lekwalo la maranyane:

Fa o kwala imeile/lekwalo la maranyane tlhokomela dintlha tse di latelang:

- Imeile e arogantswe ka dikarolwana tse pedi. Palo ya mafoko e nne 180–200 diteng fela.
- **Karolo ya A** e akaretsa dintlha tse di latelang:
 - **Go tswa go:** Aterese ya imeili ya moromedi.
 - **Go ya go:** O kwala aterese ya imeile ya motho yo o mo kwalelang.
 - **Ba bangwe:** Tsenya diaterese tsa batho ba o batlang gore molaetsa oo, o ba fitlhelele. Karolo e e dirisediwa gore motho yo o mo romeletseng molaetsa, a itse le go lemoga batho ba bangwe ba ba amogetseng molaetsa oo.

Kwalololo e ileditsewe

Molao G. [Signature] [Signature] [Signature]

Phetla

- **SETLHOGO:** Mo karolong e o kwala kakanyokgolo ya se molaetsa o leng ka ga sona. **Karolo ya B** e akaretsa dintlha tse di latelang:
 - Ditumediso.
 - Molaetsa ka botlalo.
 - Kwalela mokwalelwa ditumediso tsa taelo tse dintle tsa tlotlo.
 - Khutlisa ka go kwala leina/ditlhakaina le sefane.
 - Lefelo le o bayang ditlankana tse di gokeletsweng//mamettleletsweng le molaetsa wa gago. Sekao: dipegelo, diforomo, ditaletso jalo le jalo. (go supywa ka letshwao la phini e e gokelelang dipampiri e e tshwaraganyang tšhelete)
- **ROMELA:** Fa o feditse go kwala molaetsa o a o romela.

Se se lebeleletsweng go tswa mo motlhatlhojweng:

- Aterese ya imeile ya mokwadi le ya moamogedi/baamogedi.
- Setlhogo sa imeile le ditumediso di kwalwe.
- A tthagise tumelano ya mmangwaneagwe le rralebenkele tebang le theko ya bolao.
- A tthagise maitemogelo le kopo ya mmangwaneagwe.
- A thadise ka ga go tlhoka tirisano ga mong wa lebenkele.
- A kope tharabololo ya bothata jo.
- A tthagise ditumediso tsa tlotlo tse di laelang mokwalelwa.
- Tthagiso ya leina/ditlhakaina le sefane.
- Setlhogo sa ditlankana/ditokomane tse di gokeletsweng/mamettleletsweng le molaetsa fa di le gona.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

[25]

2.3 PEGELO

Pegelo e kwalelwa setheo se se rileng, motlhatlhojwa o neelana ka diphithlelelo le dikatlenegiso tsa se a neng a laetswe go se dira. Palo ya mafoko a yona e nne 180–200 diteng fela.


Dintlha tse di tshwanetsweng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa pegelo:

- Leina la lebenkele le moamogedi di tthagisiwe.
- Setlhogo sa pegelo se bolelwe ka botlalo gore go begwa ka ga eng.
- Taelo ya se a kopilweng go bega ka ga sona.
- E kwalwa ka pakapheti.
- Motlhatlhojwa a tthagise diphithlelelo le dikatlenegiso.
- Motlhatlhojwa a kwale leina la gagwe ka botlalo a bo a saene, a supe tiro kgotsa maemo a gagwe le letlha le a kwadileng pegelo ka lona.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Setlhogo se kwalwe.
- Motlhatlhojwa a tthagise tshedimosetso ya lefelo le letlha la tiragalo.
- A tthagise taelo ya dipatlisiso tsa pegelo e a begang ka ga yona.
- A tthagise tshedimosetso mabapi le ditlhogo tse di latelang: dintlha tsa tebo, tsamaiso, diphithlelelo, dikatlenegiso le bokhutlo.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

[25]



2.4 THADISO


Thadiso ga se gantsi e latela mokgwa o o rileng wa go kwala. Thadiso e leka go nna le nnete le go se gobebele. Thadiso e e sa siamang e tlhagelela go le gantsi fa mokwadi a thuba pelo, a dira ditshwaelo tsa bokgopo/tšhakgalo.

Dintlha tse di tshwanetsweng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa thadiso:

- Setlhogo se tlhagise leina la setshwantsho.
- Tsibogo ya mong ka tiro ya bokwadi.
- Go neelana ka tshedimose tso e e maleba tebang le diteng tsa setshwantsho mme o tsose mowa wa kgatlhegelo.
 - Leina la mokwadi, motlhagisi, motaki, setlhogo sa setshwantsho, setlamo se se tlhagisang setshwantsho.
 - Maikaelelo a go neela tshedimose tso kgotsa go tsosa kgatlhegelo ka setshwantsho se o se boneng.
- Ga go na popego e e tshwanetseng go salwa morago.
- Palo ya mafoko 180–200 diteng fela.

Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:

- Tlhagiso ya setlhogo sa setshwantsho.
- Tlhagiso ya leina la mokwadi, motlhagisi, setlamo sa baphasalatsi ba setshwantsho, tshikinyo ya gore se ka lebeletswa ke bana ba dingwaga dife, dinako le matlha a malatsi a beke.
- Tlhagiso ya terama e e thadisitsweng.
- Tlhagiso ya morero le ditiragalokgolo.
- Thadiso e nne nnete e bile e se gobebele.
- Mothadisi a tseye tshwetso le go naya maikutlo a gagwe.
- Thadiso e nne le kgogedi.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang

[25]

Molaohe G. M. Rebate

2.5 LENANEOTEMA LE METSOTSO YA KOPANO

Lenaneotema ke kitsiso le kgobokanyo ya dintlhakgolo tse go tlileng go buiwa ka ga tsona mo kopanong e e rileng. Le thusa batlapitsong go itse se ba se bileliwang le gore ba tle pitsong ba ipaakantse ba rulagantse ditshwaelo tsa bona sentle. Metsotso ke phuthololo ya lenaneotema le le neng la romelelwa ditokololo tsa kopano. Metsotso e botlhokwa thata ka gonne e thusa go tshola le go boloka ditshwetso le dintlhakgolo tsa kopano.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa lenaneotema le metsotso:

- Kitsiso ya kopano: Kwala dintlha tsa kopano jaaka (leina la setlhopha, lefelo, letlha le nako). Kitsiso ya kopano e kwalwe ka pakatlang.
- **Ela tlhoko:** Lenaneotema le tlhagelela pele ga metsotso.
- Rulaganya o be o kwale dintlha tsa se se tlaa buiwang kwa kopanong.
- Go tlhagisiwe dintlha tse di botlhokwa fela.
- Metsotso e kwalwe ka bokhutshwane. Palo ya mafoko e nne 180–200 diteng fela.
- E nne le ditlhogwana tse di tlhomaganang go ya ka lenaneotema.
- Ditlhagiso, ditumelano le diphetoletso tse di dirwang di tshwanetse go kwalwa jaaka ditshwetso.
- Go kwalwa fela diphitlhelelo, dikatlanegiso le ditumelano e seng dingangisano tsa ditokololo.
- Metsotso e kwalwe ka pakapheti.

Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:


- A tlhagise kitsiso ya kopano e e akaretsang leina la setlamo, letlha, lefelo, nako e kopano e tlileng go tshwarwa ka yona.
- Thulaganyo ya dintlha tse go tla buiwang ka tsona kwa kopanong go ya ka botlhokwa jwa tsona.
- A tseketletse/saene lenaneotema.
- Mo metsotsong, a tlhagise leina la setlamo, letlha, nako le lefelo le kopano e neng e tshwerwe ka lona.
- A tlhagise leina la setlamo sa bona sa go ipolokela madi.
- A tlhagise dintlha tse di tšhotlhilweng kwa kopanong mabapi le go simolola setlamo seo.
- A tlhagise se se solofetsweng go tswa mo malokong a setlamo seo.
- A thadise ditshwetso tse di tserweng ka nako ya kopano.
- Tshobokanyo ya se se tshikintsweng le se go dumelanweng ka ga sona.
- A tlhagise letlha la kopano e e latelang.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang

[25]

Molaohe G. M. Rebate

Kwalololo e ileditsewe

Phetla



2.6 PUO

Puo ke karolo e e botlhokwa ya go fatlhosa. Mo mabakeng a mantsi motho o neelana ka puo mo dikopanong kgotsa meletlong. Puo ya go bua le setšhaba e farologana le ya go bua le setlhotšhwana sa batho.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa puo:


- Matseno, mmele le bokhutlo.
- Maikalelo a kopano.
- Mofuta wa kopano e o yang go bua kwa go yona.
- Dintlha di se ke tsa phatlhalala.
- Dipolelo tse dikhutshwane ka dikakanyo tse di bonolo.
- Tiriso ya dikao tse di twaelegileng.
- Palo ya mafoko a yona ke 180–200 diteng fela.
- Tiriso ya puo e senole kgolo, go se nne le ditlhapa le tshotlo.

Se se lebeletsweng mo batlhatlhojweng:

- Setlhogo sa puo.
- Ditumediso go diopedi le batlamoletlong.
- Tshimologo e nne maatla, e ngoke theetso. E ka nna motlae kgotsa nopolo.
- Tlhagiso ya puo e e thadisang katlego ya moletlo.
- Tlhagiso ya dikeletso tsa go tsweletsa dithuto mo isagong.
- Tlhagiso ya mafoko a tebogo le kakgolo.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

[25]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 25
PALOGOTLHE: 100



Molevhe G. *[Signature]* *[Signature]*